

KOLEKTIVNI UGOVOR
O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I
RADNIKA U OBLASTI KOMUNALNE PRIVREDE ZA
TERITORIJU KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE**Član 1.**

Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor) uređuju se prava i obaveze potpisnika ovog ugovora, kao i prava i obaveze radnika i poslodavaca u oblasti komunalne privrede na teritorij i Kantona Sarajevo, a koja se odnose na: zaključivanje ugovora o radu i zasnivanje radnog odnosa, radno vrijeme, odmori i odsustva, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad, zaštita radnika/radnica (u daljem tekstu: radnik), plaće i naknade plaća, materijalna prava radnika, izumi i tehnička unapređenja, naknada štete, prestanak ugovora o radu, učešće radnika u odlučivanju, reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca i druga pitanja iz radnog odnosa.

Član 2.

Ovaj Ugovor se primjenjuje na teritoriji Kantona Sarajevo i isti je obavezujući za sve poslodavce i njihove radnike iz oblasti komunalne privrede.

Član 3.

Pravilnik o radu i Ugovor o radu moraju biti u skladu sa ovim Ugovorom i Zakonom o radu F BiH.

Ako bi u Pravilniku o radu i Ugovoru o radu prava radnika bila manja od prava utvrđenih ovim Ugovorom, onda se neposredno primjenjuju odredbe ovog Ugovora.

Član 4.

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se neposredno ako za primjenu pojedinih odredaba nije potrebna odgovarajuća razrada u Pravilniku o radu i Ugovoru o radu.

Poslodavac u smislu ovog Ugovora je fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu iz oblasti komunalne privrede u Kantunu Sarajevo, u djelatnostima:

- snabdijevanje pitkom vodom
- odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda
- snabdijevanje prirodnim gasom
- snabdijevanje toplotnom energijom
- obavljanje javnog prevoza putnika.
- prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje javnih parking prostora i javnih garaža
- obavljanje pogrebnih poslova
- tržnice i pijace na malo
- odvođenje atmosferskih voda
- održavanje čistoće na javnim površinama
- održavanje javnih površina
- održavanje grobalja
- održavanje javne rasvjete
- obavljanje kafilerijske usluge
- dekorisanje
- održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika
- održavanje javnih satova

- dimnjačarska djelatnost
- i drugim komunalnim djelatnostima, koje kao takve budu utvrđene zakonom

Član 5.

Radnik u smislu ovog Ugovora je fizičko lice koje je zaposleno na osnovu Ugovora o radu.

Član 6.

Radnici, su dužni poslodavcu dostaviti sve lične podatke utvrđene propisima o evidencijama u oblasti rada a radi ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa, kao i druge relevantne podatke (o stečenoj stručnoj spremi, položenim stručnim ispitima, radnom iskustvu, zdravstvenom stanju, stepenu invalidnosti i sl.).

Poslodavac je obavezan da lične podatke koje mu radnik dostavi radi ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa prikuplja, obrađuje, koristi i dostavlja trećim licima u skladu sa zakonima i pratećim propisima.

**II - ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU I
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA****Član 7.**

Ugovor o radu može se zaključiti sa licem koje ispunjava opće i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu (u daljem tekstu: Zakon), ovim Ugovorom i Pravilnikom o radu.

Ugovor o radu zaključuje se u pisanim obliku i mora sadržavati odredbe utvrđene Zakonom, ovim Ugovorom i Pravilnikom o radu.

Ugovor o radu na određeno vrijeme može se zaključiti najduže na tri godine.

Prekidom Ugovora o radu na određeno vrijeme ne smatra se vremenski period do 60 dana između Ugovora o radu, koji je radnik zaključio sa istim poslodavcem.

Član 8.

Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa donosi poslodavac.

Član 9.

Radni odnos zasniva se stupanjem na rad radnika na osnovu zaključenog ugovora o radu.

III - RADNO VRIJEME**Član 10.**

Radno vrijeme je vremenski period u kojem je radnik, prema Ugovoru o radu, obavezan obavljati poslove za poslodavca.

Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova,ako se ukaže takva potreba.

Vrijeme koje radnik u toku pripravnosti provede u obavljanju poslova po pozivu poslodavca smatra se redovnim radnim vremenom.

Vrijeme pripravnosti je vrijeme u kojem je radnik obavezan biti dostupan i odazvati se pozivu poslodavca za obavljenje poslova iz djelokruga svog radnog mjesta.

Poslovi za koje se može uvesti vrijeme pripravnosti utvrđuju se Pravilnikom o radu ili odlukom poslodavca kada se radi o vanrednim okolnostima .

Za vrijeme pripravnosti poslodavac će radniku isplatiti naknadu plaće koja ne može biti manja od 3% od satnice za provedene sate u pripravnosti od ponedjeljka do subote, odnosno manja od 10% satnice za provedene sate u pripravnosti

nedjeljom, praznikom, odnosno neradnim danima utvrđenim Zakonom.

Član 11.

Puno radno vrijeme radnika u komunalnoj privredi traje 40 sati sedmično.

Sa punim radnim vremenom izjednačeno je radno vrijeme:

- maloljetnog radnika koje ne može biti duže od 35 sati sedmično,
- radnika koji rade na poslovima za koje je radno vrijeme skraćeno srazmerno štetnom uticaju uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika, u skladu sa Zakonom,
- radnica koje nakon korištenja porodajnog odsustva radi puno radno vrijeme za vrijeme čijeg trajanja odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju od po sat vremena, radi dojenja djeteta do navršene godine života djeteta.

Član 12.

Puno radno vrijeme se rasporeduje na šest radnih dana u sedmici.

Puno radno vrijeme može biti raspoređeno i na pet radnih dana u sedmici u zavisnosti od potrebe poslova i organizacije rada, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Poslodavac će svojom odlukom utvrditi sedmični raspored radnog vremena, početak i završetak radnog vremena zavisno od potrebe posla i uslova rada.

Član 13.

Smjenski rad u smislu odredbi ovog Ugovora smatra se rad koji traje 24 sata neprekidno, a odvija se u smjenama.

Član 14.

Preraspodjelu radnog vremena poslodavac vrši u skladu sa Zakonom, kada to zahtijeva priroda posla.

Član 15.

Prekovremeni rad poslodavac može uvesti u slučajevima utvrđenim Zakonom.

IV - ODMORI I ODSUSTVA

Član 16.

Radnik koji radi duže od šest sati dnevno ima u toku svakog radnog dana pravo na odmor (pauza) od 30 minuta, koja ne može biti na početku i na kraju radnog vremena.

Poslodavac je dužan radniku, na njegov zahtjev, omogućiti odmor iz stava 1. ovog člana u trajanju jednog sata za jedan dan tokom radne sedmice.

Vrijeme odmora iz stava 1. i 2. ovog člana ne uračunava se u radno vrijeme.

Između dva uzastopna radna dana radnik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

Radnik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno, a ako zbog prirode posla mora raditi taj dan, osigurava mu se drugi dan odmora prema dogovoru poslodavca i radnika.

Radnik je dužan da radi na dan svog sedmičnog odmora samo u slučaju vanrednog povećanja obima posla, iznenadnih kvarova, zastoja i poremećaja u procesu rada, ukoliko poslodavac ne može primijeniti druge mjere, kako bi spriječio nastajanje štete po život i zdravlje građana, otklonile posljedice elementarnih nepogoda, nastajanje većih šteta po imovinu

Kantona, građana i poslodavca, te ugroženosti života i zdravlja radnika, kao i u drugim slučajevima utvrđenim Pravilnikom o radu.

Član 17.

Radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20, a najduže 35 radnih dana, s tim što se kod utvrđivanja trajanja godišnjeg odmora privremena sprječenost za rad, praznici, nedjelje i drugo vrijeme odsustovanja sa rada koje se radniku priznaje u staž osiguranja u skladu sa Zakonom, neće uračunavati u dane godišnjeg odmora.

Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od 24 radna dana.

Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora smatra se daje radno vrijeme raspoređeno na pet radnih dana.

Član 18.

Godišnji odmor radnika u trajanu 20 radnih dana uvećava po sljedećim osnovama i to:

a) PO OSNOVU DUŽINE RADNOG STAŽA

- od navršene 1 do 5 godina staža 1 dan
- od navršenih 5 do 10 godina staža 2 dana
- od navršenih 10 do 15 godina staža 3 dana
- od navršenih 15 do 20 goduna staža 4 dana
- od navršenih 20 do 25 godina staža 6 dana
- od navršenih 25 do 30 godina staža 8 dana
- preko 30 godina staža 10 dana

b) PO OSNOVU USLOVA RADA

- Radnicima sa skraćenim radnim vremenom i radnicima koji rade u smjenama 2 dana.

c) PO OSNOVU SOCIJALNO-ZDRAVSTVENOG STANJA

- Radnicima invalidima rada/ratnim vojnim invalidima - 2 dana
- Radniku-majci koja ima dijete/djecu do 7 godina života i samohranom roditelju usvojitelju, kao i licu kojem je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjerenio na čuvanje i odgoj - 2 dana

d) PO OSNOVU UČEŠĆA U ORUŽANIM SNAGAMA

- demobilisanim borcima za učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 12-18 mjeseci - iznosi 1 dan
- demobilisanim borcima za učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 18-30 mjeseci - iznosi 2 dana
- demobilisanim borcima za učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu više od 30 mjeseci - iznosi 3 dana.

Uvećanje trajanja godišnjeg odmora po osnovama iz tačaka a), b), c) i d) se međusobno zbrajaju, a ukoliko zbir dana godišnjeg odmora prelazi 35 dana računaće se da radnik ima pravo na 35 radnih dana godišnjeg odmora, kako je propisano članom 17. stav (1) ovog kolektivnog ugovora.

Plaćeno odsustvo

Član 19.

Tokom kalendarske godine radnik ima pravo na plaćeno odsustvo od ukupno 7 radnih dana u slučaju:

| | | |
|----|----------------------------|--------|
| 1. | sklapanja braka radnika-ce | 5 dana |
| 2. | sklapanje braka dijeteta | 3 dana |

| | | |
|-----|---|--------|
| 3. | smrti roditelja, braće i sestara bračnog druga radnika | 3 dana |
| 4. | rođenja djeteta | 5 dana |
| 5. | smrti supruge-supruge ili djeteta | 7 dana |
| 6. | smrti roditelja, braće i sestara radnika | 5 dana |
| 7. | u slučaju smrti unuka, djedova i baka | 3 dana |
| 8. | traženje članova porodice nestalih u ratu | 5 dana |
| 9. | u slučaju teže bolesti člana užeg domaćinstva | 7 dana |
| 10. | u slučaju selidbe | 2 dana |
| 11. | za potrebe obrazovanja i stručnog usavršavanja te obrazovanja za potrebe sindikalnog rada | 2 dana |
| 12. | za učeće na radničkim sportskim igrama (Komunalijada) | 2 dana |
| 13. | elementarnih nepogoda (požar, poplave, snježne lavine, klizišta i sl.) | 5 dana |
| 14. | upražnjavanje vjerskih, kulturnih, tradicijskih i ličnih potreba | 2 dana |
| 15. | za svako dobrovoljno davanje krvi. | 2 dana |

Plaćeno odsustvo iz stava 1. ovog člana može biti do 7 dana u kalendarskoj godini, ali u slučajevima iz tačke 3., 5.. 6., 7. i 14 stava 1. ovog člana radniku se ne može uskrtati pravo na korištenje preostalih dana, čak iako je u toku godine iskoristio 7 dana.

Neplaćeno odsustvo

Član 20.

Poslodavac može radniku na njegov pismeni zahtjev, odobriti odsustvo sa rada bez naknade plaće - neplaćeno odsustvo, najduže do godinu dana, ukoliko to dozvoljava priroda posla i mogućnosti poslodavca.

Poslodavac može radniku-roditelju odobriti odsustvovanje sa rada do tri godine života djeteta u skladu sa Zakonom.

Uslovi i vrijeme korištenja neplaćenog odsustva utvrđuju se Pravilnikom o radu.

Poslodavac je dužan omogućiti radniku neplaćeno odsustvo 2 dana u jednoj kalendarskoj godini radi zadovoljavanja njegovih vjerskih, kulturnih, tradicijskih i ličnih potreba.

Za vrijeme odsustva iz stava 1. i stava 2. ovog člana prava i obaveze radnika koja se stiće na radu i po osnovu rada, miruju.

V - OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD

Član 21.

Poslodavac je obavezan prilikom promjena ili uvodenja nove tehnologije ih nove organizacije rada omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad.

Član 22.

Poslodavac može, u skladu sa potrebama rada, omogućiti radniku obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad.

Radnik je obavezan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, obrazovati se, osposobljavati i usavršavati za rad.

Uslovi i način obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za rad, uređuju se Pravilnikom o radu.

VI - ZAŠTITA RADNIKA

Član 23.

Poslodavac je dužan voditi i organizovati svoje poslovanje na način i uz uslove koji će omogućiti zaštitu života, zdravlja, privatnost i dostojanstvo svih radnika u skladu sa zakonom i posebnim propisima.

Poslodavac je dužan svojim općim aktima, u skladu sa zakonom i drugim propisima urediti zaštitu radnika iz stava 1 ovog člana.

VII - PLAĆE I NAKNADE PLAĆA

Plaća

Član 24.

Za obavljeni rad poslodavac je dužan radniku isplatiti plaću, te ostala primanja u skladu sa zakonom, ovim Ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Član 25.

Plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji se od:

- osnovne plaće,
- dijela plaće za radni učinak
- uvećanja plaće u skladu sa članom 31. i 32. ovog ugovora i Pravilnikom o radu.

Radni učinak definiše poslodavac u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

Član 26.

Osnovna plaća:

Osnovnu plaću čini koeficijent složenosti radnog mesta pomnožen sa vrijednošću osnovice za puno radno vrijeme.

Elementi za utvrđivanje koeficijenta složenosti radnog mesta su:

- stručna sprema,
- složenost posla,
- odgovornost i
- drugi elementi utvrđeni pravilnikom o radu.

Član 27.

Poslodavac je obavezan da za radna mjesta sa istim koeficijentom složenosti i istim učinkom rada, isplaćuje jednaku plaću.

Član 28.

Vrijednost boda utvrđuje poslodavac na bazi materijalnih mogućnosti, u dogovoru sa Sindikatom- Sindikalnim odborom preduzeća.

Poslodavac i Sindikat- Sindikalni odbor preduzeća su dužni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora zaključiti pisani sporazum o dogovorenoj vrijednosti boda za obračun plaće za puno radno vrijeme.

Najniža plaća

Član 29.

Najniža neto plaća ne može biti niža od plaće koju Odlukom o najnižoj plaći utvrđuje Vlada F BiH.

Na utvrđeni iznos dodaju se doprinosi iz plaće i porez na dohodak u skladu sa posebnim zakonima. Poslodavac ne može radniku isplatiti plaću u manjem iznosu utvrđenom u stavu 1. ovog člana za ostvareni puni fond sati rada.

U svim kantonalnim javnim komunalnim preduzećima radnicima koja ostvaruju pravo iz radnog odnosa u 2023. godini obračunat će se i isplatiti mjesecišni dodatak na plaću u netto iznosu od 100 KM (stotinu KM).

Za kantonalna javna komunalna preduzeća koja u skladu sa svojim finansijskim poslovanjem nisu u mogućnosti obezbijediti dodatak na plaću iz stava (1) ovog člana Vlada Kantona Sarajevo će planirati 50% u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu, a Uprava preduzeća će obezbijediti 50%

Dodatak na plaću iz stava (1) ovog člana će se obračunavati za period od 01.01.-31.12.2023. godine.

Dodatak na plaću iz stava (1) ovog člana ne smatra se stečenim pravom radnika u smislu važećih kolektivnih ugovora.

Uprave komunalnih preduzeća dužne su najkasnije do 31.5.2023. godine izvršiti korekciju koeficijenata ili boda kako bi se uvrstilo uvećanje plaće.

Radni učinak

Član 30.

Radni učinak se utvrđuje Pravilnikom o radu, uvažavajući kriterije za utvrđivanje radnog učinka.

Kriteriji na osnovu kojih se utvrđuje radni učinak radnika su:

1. kvaliteta izvršenih poslova
2. obim obavljenog posla
3. rok izvršenja poslova
4. odnos zaposlenog prema radnim obavezama.

Pravo na povećanje plaće

Član 31.

Osnovna plaća uvećava se za svaku godinu radnog staža za 0,5%, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%, bez obzira gdje je radni staž ostvaren.

Član 32.

Radnik ima pravo na povećanu plaću za:

- otežanih uslova rada, od 10-15% , za vrijeme kada radnik obavlja poslove pri kojim je izložen štetnom uticaju, fizičkom naporu i opasnostima od povređivanja,
- noćnog rada - najmanje 50% od neto satnice,
- prekovremenog rada - najmanje 25% od neto satnice,
- rada u dane praznika, koji su po zakonu državnih praznica, 50% od neto satnice,
- rada na dane sedmičnog odmora najmanje 15% od neto satnice.

Uvećanja plaće iz stava 1. ovog člana međusobno se ne isključuju.

Član 33.

Vrsta poslova i procenat povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada reguliše se općim aktima poslodavca.

Član 34.

Izuzetno, u slučaju da poslodavac, zbog teške finansijske situacije, ne može obezbijediti isplatu plaće, naknada i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa Ugovorom o radu, smanjenje plaće i ostalih primanja može se vršiti samo na osnovu sporazuma sa reprezentativnim sindikatom kod poslodavca.

Naknade plaće

Član 35.

Radnik ima pravo na naknadu plaće, u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima za vrijeme:

- godišnjeg odmora,
- plaćenog odsustva.
- privremene nesposobnosti za rad (bolovanje),
- porodajnog odsustva,
- odsustva sa rada žene za vrijeme trudnoće u slučaju kada ne može biti raspoređena na druge poslove
- prekida rada koji nije prouzrokovao radnik i
- u drugim slučajevima, što će se urediti Pravilnikom o radu u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.

Radnik ima pravo naknade plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu za vrijeme privremene sprječenosti za rad u slučaju bolesti iz člana 8. Zakona zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (uključujući COVID-19), odnosno kojem je od strane nadležnog organa određena mjera izolacije.

Član 36.

Poslodavac može nagraditi i stimulisati radnike povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.

Rokovi i razdoblje isplata

Član 37.

Plaća se isplaćuje svakog mjeseca za prethodni mjesec.

Period isplate plaće je 30 dana, a utvrđuje se Pravilnikom o radu.

Član 38.

Poslodavac je dužan radniku prilikom isplate svake plaće uručiti pismani obračun sa svim elementima obračuna / bruto i neto plaće /kao i prikaz svih odbitaka za porez, doprinose, različite vrste kredita, članarina i slično.

Pojedinačne plaće radnika nisu javne.

VIII - MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Član 39.

Poslodavac je dužan radniku obezbijediti ishranu u toku radnog dana ili isplatiti naknadu u iznosu 1% od prosječne neto mjesечne plaće u FBiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Član 40.

Radnik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.

Visinu regresa i način isplate utvrdit će se pravilnikom o radu.

Član 41.

Radnik ima pravo naknadu troškova prevoza na posao i sa posla, u visini cijene karte javnog saobraćaja koji se primjenjuje na radnikovoj relaciji dolaska i odlaska s posla, ukoliko Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drugačije utvrđeno.

Član 42.

Radnik pri odlasku u penziju/mirovinu ima pravo na otpremninu u iznosu od najmanje tri njegove prosječne plaće u posljednja tri mjeseca njegovog rada ili tri prosječne plaće u Federaciji BiH, zavisno što je za radnika povoljnije.

Član 43.

Naknada troškova za službeni put isplaćuje se na način propisan zakonom i drugim propisima i uređuje se općim aktima poslodavca.

Član 44.

U slučaju smrti radnika, ili slučaju smrti člana uže porodice, porodica radnika ili radnik, ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini iznosa tri prosječne mjesечne neto plaće isplaćene u FBiH za prethodna tri mjeseca, prije donošenja rješenja o isplati naknade.

Ukoliko je kod istog poslodavca uposleno dva ili više članova porodice novčanu pomoć iz stav 1. ovog člana isplatit će se samo jednom zaposlenom članu porodice.

Član 45.

U slučaju teže bolesti radnika ili člana uže porodice radnika, radnik ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH prema zadnjem objavljenom statističkom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a u skladu sa Uredbom o listi teških bolesti, odnosno teških tjelesnih povreda na osnovu koje ostvaruje naknadu za slučaj invalidnosti ili teških bolesti.

Težina bolesti dokazuje se na osnovu dijagnoze izdate od strane nadležne medicinske ustanove. Članom porodice u smislu člana 44. i 45. smatraju se bračni drug, djeca i roditelji radnika.

Način pojedinačne isplate regulisat će se Pravilnikom o radu.

Član 46.

Poslodavac može radniku isplatiti novčanu pomoć i za druge slučajeve utvrđene Pravilnikom o radu u skladu sa materijalnim mogućnostima poslodavca.

IX - IZUMI I TEHNIČKA UNAPREĐENJA**Član 47.**

Radnik je dužan da obavijesti poslodavca o izumu, predmetima industrijskog dizajna odnosno tehničkom unapređenju koje je ostvario na radu ili u vezi sa radom.

Izumi odnosno predmeti industrijskog dizajna ostvareni na radu ili u vezi s radom pripadaju poslodavcu, a radnik ima pravo na nadoknadu utvrđenu Pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili posebnim ugovorom.

O svom izumu, predmetima industrijskog dizajna koji nije ostvaren na radu ili u vezi s radom, radnik je dužan obavijestiti poslodavca ako je izum u vezi s djelatnošću poslodavca, te mu pismeno ponuditi ustupanje prava u vezi s izumom.

Ako poslodavac primjeni tehničko unapređenje odnosno tehničko rješenje ostvareno racionalizacijom odnosno novatorskim rješenjima koje je predložio radnik, obavezan je radniku isplatiti naknadu koja se utvrđuje Pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili posebnim ugovorom.

X - NAKNADE I ŠTETE**Član 48.**

Radnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepažnje prouzrokuje štetu poslodavcu, dužan je štetu naknaditi.

Član 49.

U slučaju da se utvrdi obaveza nadoknade prouzrokovane štete od strane radnika, poslodavac će istu naplatiti obustavljanjem dijela plaće radnika uz prethodnu saglasnost radnika, vodeći računa da plaća radnika ne može biti opterećena više od jedne trećine ili putem nadležnog suda.

Ukoliko nije moguće utvrditi tačnu visinu štete ili bi utvrđivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troškove, komisjiski se utvrđuje paušalni iznos, a što se bliže reguliše Pravilnikom o radu.

Pravilnikom o radu poslodavac će utvrditi i uslove pod kojim se radniku koji je prouzrokovao štetu, na radu ili u vezi sa radom, može smanjiti ili oslobođiti obaveze plaćanja naknade za pričinjenu štetu.

XI - PRESTANAK UGOVORA O RADU**Član 50.**

Ugovor o radu prestaje u slučajevima utvrđenim Zakonom o radu.

Član 51.

Prestanak Ugovora o radu otkazom poslodavca bez obaveze poštivanja otkaznog roka je u slučaju kada je radnik odgovoran za teži prijestup ili težu povredu radnih obaveza iz Ugovora o radu, a koje su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od poslodavca da radnik nastavi radni odnos.

Prestanak radnog odnosa - radniku se može raskinuti Ugovor o radnom odnosu samo na osnovu pravosnažne disciplinske odluke i to za slučajeve propisane zakonima i Pravilnikom o radu.

U slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz Ugovora o radu, Ugovor o radu se ne može otkazati bez prethodnog pisanih upozorenja radniku.

Pisanu upozorenje iz stava 2. ovog člana sadrži opis prijestupa ili povredu radne obaveze za koje se radnik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaze Ugovor o radu bez davanja predviđenog otkaznog roka za slučaj da radnik ponovi prijestup u roku od 6 mjeseci nakon izdavanja pisanih upozorenja poslodavca.

Pravilnikom o radu će se utvrditi vrste prijestupa ili povreda radnih obaveza iz stava 1. i 2. ovog člana.

Forma i trajanje otkaznog roka**Član 52.**

Otkaz se daje u pismenoj formi.

Poslodavac je obavezan, u pismenoj formi, obrazložiti otkaz radniku.

Otkaz se dostavlja radniku, odnosno poslodavcu kojem se otkazuje.

Član 53.

Otkazni rok ne može biti kraći od sedam dana u slučaju da radnik otkazuje Ugovor o radu, ni kraći od 14 dana u slučaju da poslodavac otkazuje Ugovor o radu.

Otkazni rok počinje da teče od dana uručenja otkaza radniku odnosno poslodavcu.

Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu može se utvrditi duže trajanje otkaznog roka, ali ne duže od mjesec dana kada radnik daje otkaz poslodavcu, odnosno tri mjeseca kada poslodavac daje otkaz.

Otpremnina**Član 54.**

Radnik koji je sa poslodavcem zaključio Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kojem poslodavac otkazuje Ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, osim ako se Ugovor otkazuje zbog kršenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz Ugovora o radu od strane radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje u zavisnosti od dužine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem.

Otpremnina iz stava 1. ovog člana utvrđuje se Pravilnikom o radu ili Ugovorom o radu, s tim da se ne može utvrditi u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesecne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka Ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca, odnosno ne može biti veća od šest prosječnih

mjesečnih plaća isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Izuzetno, umjesto otpremnine iz stava 2. ovog člana poslodavac i radnik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade.

Način, uslovi i rok isplate otpremnine iz stava 2. i 3. ovog člana utvrđuju se pismenim Ugovorom između radnika i poslodavca, a rok za zaključivanje Ugovora i isplatu otpremnine ne može biti duži od tri mjeseca.

XII - UČESTVOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU

Član 55.

Radnici imaju pravo učestvovati u odlučivanju o pitanjima u vezi sa njihovim ekonomskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uslovima određenim Zakonom o radu, Zakonom o vijeću zaposlenika i ovim Ugovorom.

XIII - DJELOVANJE I USLOVI RADA SINDIKATA

Član 56.

Poslodavac je obavezan da omogući nesmetan rad i djelovanje sindikata, te da osigura prostor i neophodne uslove za negov rad i djelovanje.

Poslodavac će predstavniku sindikata u preduzeću omogućiti do osam sati, sedmičnog plaćenog odsustva za sindikalne aktivnosti.

Poslodavac će predstavniku sindikata na kantonalm nivou omogućiti do osam sati, sedmičnog plaćenog odsustva za sindikalne aktivnosti.

Predstavnik u organima i tijelima Federalnog sindikata ima pravo odsustva sa posla za sjednice organa i tijela uz nadoknadu plaće.

Poslodavac je dužan sindikalnom predstavniku omogućiti pravovremeno i djelotvorno ostvarenje prava iz stava 2. ovog člana, te pristup podacima važnim za ostvaranje tog prava.

Sindikalni predstavnik mora svoje pravo iz stava 2. ovog člana ostvarivati tako da se ne šteti uspješnost poslovanja poslodavca.

Na zahtjev poslodavca svaki sindikalni predstavnik, dužan je identificirati se odgovarajućom punomoći ili iskaznicom sindikata, koja sadrži odgovarajuće ovlaštenje.

Sindikalni predstavnik je obavezan da svoja odsustva sa posla radi sindikalnih aktivnosti blagovremeno najavi neposrednom rukovodiocu.

XIV - REPREZENTATIVNOST SINDIKATA

Član 57.

Pravo zastupanja svojih članova pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim institucijama odnosno pravnim licima, pravo na; kolektivno pregovaranje i zaključivanje Kolektivnih ugovora, učestvovanje u bipartitnim i tripartitnim tijelima sastavljenim od predstavnika organa vlasti, Udruženja poslodavaca i Sindikata, kao i druga prava u skladu sa zakonom, imaju samo reprezentativni Sindikati.

Član 58.

Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo obezbijedit će vlastitu reprezentativnost u skladu sa

Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH.

XIV - KOLEKTIVNI UGOVORI

Član 59.

Pravila o postupku kolektivnog pregovaranja se utvrđuju Protokolom, koji potpisuju ugovorne strane.

Protokolom se utvrđuju principi vođenja pregovora, sastav pregovaračih timova, način vođenja pregovora, rokovi pregovaranja i druga pitanja.

Član 60.

Svaka strana Kolektivnog ugovora ima pravo predložiti njegove izmjene ili dopune.

Prijedlog izmjena i dopuna mora biti podnesen u pisanoj formi i obrazložen.

Svaka strana potpisnica ima pravo da raskine kolektivni ugovor, ukoliko druga strana:

- ne prihvati, u roku od 15 dana, prijedlog za pregovore o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora;
- ne odgovori u roku od 15 dana na pisani zahtjev druge strane za otpočinjanje pregovora;
- kad prihvati pregovore, ako se u roku od tri (3) mjeseca, ne postigne dogovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora.

Raskid Kolektivnog ugovora vrši se po proceduri otkaza ugovora predviđenom u članu 62. ovog Ugovora.

Član 61.

Svaka ugovorna strana može otkazati Ugovor.

Otkazni rok u slučaju otkaza kolektivnog ugovora je tri (3) mjeseca od dana dostavljanja pisanih otkaza ugovora drugim stranama.

Nakon isteka otkaznog roka, otkazani kolektivni ugovor primjenjuje se još šest (6) mjeseci ali najdalje do isteka roka na koji je potpisana.

Član 62.

Strane mogu sporazumno otkazati ovaj ugovor u bilo koje vrijeme.

Sporazumom iz stava 1. regulišu se pitanja: otkaznog roka, važenja i primjene kolektivnog ugovora, rokova za otvočinjanje i trajanje pregovora za potpisivanje novog kolektivnog ugovora.

XV - MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Kolektivni radni spor

Član 63.

U slučaju spora o zaključivanju, primjeni, izmjeni ili dopuni odnosno otkazivanju Kolektivnog ugovora ili drugog sličnog spora vezanog za Kolektivni ugovor (kolektivni radni spor), provodi se postupak mirenja, u skladu sa zakonom.

Arbitraža - kolektivni radni spor

Član 64.

Strane u sporu mogu rješavanje kolektivnog radnog spora sporazumno povjeriti arbitraži, ako nije uspio postupak mirenja.

Član 65.

Arbitražu provodi Arbitražno vijeće.

Sporazumom o provođenju arbitraže strane u sporu obavezno određuju:

- broj članova arbitražnog vijeća u kojem mora biti isti broj predstavnika strana u sporu i najmanje jedan predstavnik kojeg ugovorne strane zajedno odrede.
- krajnji rok do kojeg arbitražno vijeće treba da završi postupak arbitraže,
- druga pitanja od značaja za rješavanje konkretnog radnog spora.

Član 66.

Odluka Arbitražnog vijeća se donosi konsenzusom i obavezujuća je za strane u radnom sporu. Protiv arbitražne odluke žalba nije dopuštena.

Arbitražna odluka ima pravnu snagu i dejstvo Kolektivnog ugovora.

XVI - ŠTRAJK**Član 67.**

Sindikat ima pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih članova.

Štrajk se može organizirati samo u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima sindikata o štrajku i Kolektivnim ugovorom.

Štrajk ne može započeti prije okončanja postupka mirenja predviđenog ovim Ugovorom, odnosno prije provođenja drugog postupka mirnog rješavanja spora o kojem su se strane sporazumjele.

Radniku koji je sudjelovao u štrajku neće se isplatići plaća za dane koje je proveo u štrajku.

Poslodavac je dužan radniku koji učestvuje u štrajku, za vrijeme trajanja štrajka, uplaćivati doprinose za socijalno osiguranje utvrđene zakonom, na osnovicu koju čini najniža plaća.

Član 68.

Radnik ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih radnika zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku ako je štrajk organiziran u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima sindikata o štrajku i ovim ugovorom.

Radnik ne može biti ni na koji način prisiljavan da sudjeluje u štrajku.

Ako se radnik ponaša suprotno članu 156. stav 2. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16 i 89/18) ili ako za vrijeme štrajka namjerno nanese štetu poslodavcu, može mu se dati otkaz, u skladu sa zakonom.

XVII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 69.**

Strane potpisnice ovog Ugovora imenovat će, u roku od 30 dana od dana zaključivanja ovog Ugovora zajedničku komisiju, koja će tumačiti odredbe i pratiti primjenu ovog Ugovora.

Strane potpisnice Ugovora u Komisiju će imenovati po dva predstavnika.

Komisija će se sastajati po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Član 70.

Za pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o radu i drugih zakona, Općeg kolektivnog Ugovora FBiH, Pravilnika o radu i Ugovora o radu.

Član 71.

Ovaj Ugovor zaključuje se na period od 12 (dvanaest) mjeseci.

Ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjuje se od 01.01.2023. godine.

Ukoliko se ovaj ugovor ne produži, nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana, isti se može primjenjivati najduže 6 (šest) mjeseci nakon isteka roka na koji je zaključen.

Član 72.

Izmjene i dopune ovog Ugovora vrše se na način i po postupku predvidenom za njegovo donošenje.

Član 73.

Poslodavci su obavezni uskladiti Pravilnike o radu sa odredbama ovog Ugovora u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Stečena materijalna i druga prava radnika zaključno sa 31.12.2022. godine se ne mogu umanjivati.

Član 74.

Nadzor nad primjenom ovog Ugovora i provedbenih akata vrši nadležna inspekcija rada.

Član 75.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva.

Broj 27/23

Sarajevo

Samostalni sindikat radnika

komunalne

privrede Kantona Sarajevo

Predsjednik

Broj 05-30-5699/23

02. marta 2023. godine

Sarajevo

Vršiteljica dužnosti premijera

Ministrice

Darja Softić Kadenić, s. r.

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 5. Odluke o proglašenju boračkih udruženja, organizacija i saveza od posebnog interesa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/23), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi

INSTRUKCIJU**O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE**

AKTIVNOSTI/PROGRAMA/PROJEKATA, ZA DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA I PRAVDANJA SREDSTAVA I DRUGA ZNAČAJNA PITANJA ZA UDRUŽENJA, ORGANIZACIJE I SAVEZE OD POSEBNOG INTERESA ZA KANTON SARAJEVO

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE**Član 1.**

(Predmet)

Ovom instrukcijom, u skladu sa Odlukom o proglašenju boračkih udruženja, organizacija i saveza od posebnog interesa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/23), (u dalnjem tekstu: odluka), uređuje se predmet, primjena, aktivnosti/programi/projekti kantonalnih udruženja koji su predmet finansiranja/sufinansiranja od strane Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u dalnjem tekstu: Ministarstvo), troškovi zaposlenih i anagažovanih lica po ugovornom angažmanu, opći i posebni uvjeti, potrebna dokumentacija za finansiranje/sufinansiranje projekata, komisija za obradu zahtjeva, mjere za sprečavanje sukoba